




Naka na Nala va vulavula hi misava

Connie Makgabo
Vusi Malindi





Naka na Nala va le xirhapeni. Va le ku basiseni na ku byala matsavu.

“Hikwalaho ka yini hi tirha swinene edyamyini?” ku hefemuteka Nala.



“Hi tirha swinene hikuva hi rhandza misava na mbangu wa hina!” ku vula Naka.

“Vana va kula kahle eka mbangu lowu baseke,” ku engetela Nala.




“Naswona, hi byala matsavu leswaku hi dya swakudya swa rihanyu,” Naka a ya emahlweni.

“Ku kurisa matsavu ya hina swi nga hi hlayisela mali,” ku vula Nala.



“A wu vula yini hi misava?” Ndzi byeli swotala? Ku sindzisa Nala.

Naka a ku, “A hi tshami ehansi, ndzi ta ku byela swin’wana hi misava.”



Naka a sungula, “Misava i ya xirhendzevutani laha hi tshamaka kona. Kwalomu ka 8 wa mabilyoni va hanya kona! Misava yi jikajika hi dyambu.”



“Misava yi endliwile hi moya, mati na sava. Leswi hanyaka swi tshama emisaveni ya pulanete hikuva ka hisa endzeni,” ku hlamusela Naka.



Nala a kavanyeta, “Hikwalaho ka yini hi nga weli ehandle ka misava?”

“Matimba ya giravithi ya hi endla hi vakwala. Matimba lawa ya hi kokela emisaveni,” ku hlamula Naka.



“Xana hi nga hlayisa njhani misava?” ku vutisa Nala.

Naka a hlamula, “Hi fanele hi nga thyakisi misava. Hi fanele hi vuyelerisa na ku hunguta malakatsa.”



Naka a ya emahlweni, “Hi fanele hi vuyelerisa chekasi, phepha, nghilazi na swikotela. Swa koteka ku endla nchumu wuntshwa eka switirhisiwa swo vuyelerisa. Hi cukumeta swilo swotala.”



Naka a gimeta, “Hi fanele hi hlayisa misava hikuva vanhu va yi lava ku ri va ya emahlweni va hanya.”

Nala a ku, “Hi fanele hi tlhelela eku tirheni!”

—Swivutiso

1. Xana Nala na Naka va endla yini?
Hikokwalaho ka yini?
2. Tsala swilo swa 4 swa nkoka hi
misava.
3. Hikwalaho ka yini hi fanele ku
hlayisa misava?
4. Xana ku 'vuyelerisa' swilo swi vula
yini?
5. I ncini lexi vuyelerisiwaka?
Longoloxa swikombiso.
6. Xana ku ni matikokulu mangani
emisaveni? Vula mavito ku sukela
eka lamakulu ku ya eka
lamatsongo.
7. Xaxameta matiko ya 10 ya Afrika
lawa ya nga na vanhu vo tala
swinene.



Ulwazi Lwethu is a Zenex Foundation funded and initiated project to develop a series of graded and leisure African language readers and teacher support materials. This project is targeted at teaching and supporting learners in the Foundation Phase to improve their home language reading and understanding. The readers have been originated in nine African languages in collaboration with Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. All resources are developed as Open Education Resources (OER).



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

*The Ulwazi Lwethu readers and storybooks have
been quality assured and approved by DBE.*

Your attribution should include the following:

Title: Naka na Nala va vulavula hi misava

Author/s: Connie Makgabo

Translator/s: Hlongwani Hlongwani

Illustrator/s: Vusi Malindi

Assurer/s: Bongani Maluleke

Language: Xitsonga



© Zenex Foundation - Saide 2025 (Updated Edition)

CC BY includes the following elements:

BY  – Credit must be given to the creator

